☐

Ugaritera

Ugaritera	
Datu orokorrak	
Lurralde eremua	Antzinako Ugarit
Hizkuntza familia	
	hizkuntza nostratikoak afroasiar hizkuntzak Hizkuntza semitikoak
Informazio filologikoa	
Alfabetoa	Ugaritic alphabet (en)
Hizkuntza kodeak	
ISO 639-2	`uga`
ISO 639-3	`uga`
Glottolog	`ugar1238 (https://glottolog.org/resource/languoid/id/ugar1238)`

Ugaritera[1] ipar-ekialdeko hizkuntza semitikoa zen, egun desagertua.

1929an ediren ziren ugariterazko lehen dokumentuak: 1250 inguru buztin-taulaxka ziren, K.a. XIV eta XII. mendeen artekoak, estilo eta sail orotarikoak (bada literaturazkorik, administraziozkorik, lexikologiazkorik...).

Oso hizkuntza inportantea da Bibliaren hebreera, antzeko kulturak baitziren[2].

Erreferentziak

1. ↑ *47. araua - Hizkuntza hilak eta klasikoak.* (https://www.euskaltzaindia.eus/dok/arauak/Araua_0047.pdf) Euskaltzaindia . Noiz kontsultatua: 2012-11-3.
2. ↑ Greenstein, Edward L.. (2010). «Texts from Ugarit Solve Biblical Puzzles» (http://www.bib-arch.org/bar/article.asp?PubID=BSBA&Volume=36&Issue=6&ArticleID=5) *Biblical Archaeology Review* (36:06): 48-53, 70.

Ikus, gainera

- Idazkera kuneiformea

Kanpo estekak

Autoritate kontrola	**Wikimedia proiektuak** · Datuak: Q36928 · Multimedia: Ugaritic language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Ugaritic_language) **Identifikadoreak** · BNF: 11946127f (https://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb11946127f) (data) (http://data.bnf.fr/ark:/12148/cb11946127f) · GND: 4134608-7 (https://d-nb.info/gnd/4134608-7) · LCCN: sh85139302 (https://id.loc.gov/authorities/sh85139302) · NDL: 00573967 (https://id.ndl.go.jp/auth/ndlna/00573967) · **Hiztegiak eta entziklopediak** · Britannica: url (https://www.britannica.com/topic/Ugaritic-language)

"https://eu.wikipedia.org/w/index.php?title=Ugaritera&oldid=7201206"(e)tik eskuratuta

To ɔar

Nabigazioa

- Azala
-
- Txokoa
- Albisteak
- Aldaketa berriak
- Ausazko orria
- Laguntza
- Dohaintza egin

Tresnak

- Honanzko lotura duten orriak
- Lotutako orrietako aldaketak
- Fitxategia igo
- Orri bereziak
- Lotura iraunkorra
- Orri honen datuak
- Artikulu hau aipatu

Wikidata itema

Inprimatu/esportatu

- Liburu bat sortu
- PDF gisa jaitsi
- Inprimatzeko bertsioa

Beste proiektuetan

Wikimedia Commons

Beste hizkuntzak

- Afrikaans
- Aragonés
- العربية
- Asturianu
- Български
- Català
- Čeština
- Deutsch
- Ελληνικά
- English
- Esperanto
- Español
- Eesti
- فارسی
- Suomi
- Français
- Galego
- עברית
- Magyar
- Íslenska
- Italiano
- 日本語
- ქართული
- Қазақша
- Коми
- Limburgs
- Malagasy
- Македонски
- മലയാളം
- Nederlands
- Norsk nynorsk
- Norsk bokmål
- Polski
- پنجابی
- Português
- Română
- Русский
- Kinyarwanda
- Slovenščina
- Svenska

- ไทย
- Türkçe
- Українська
- اردو
- Oʻzbekcha/ўзбекча
- მარგალური
- 中文

Aldatu loturak

Wikipedia Entziklopedia askea

Orriaren azken aldaketa: 25 azaroa 2019, 21:44.

Testua Creative Commons Aitortu-PartekatuBerdin 3.0 lizentziari jarraituz erabil daiteke; baliteke beste klausularen batzuk ere aplikatu behar izatea. Xehetasunen berri izateko, ikus erabilera-baldintzak.